

"Хоту Тент".

Сайыннары- кыһыннары

Сахабыт сиригэр урут ким да дьарыктамматах хайысхатыгар ылсан, сана көрүнү киллэрэр урбаанныт элбэбэ үөрдэр. Холбур, абыйах сылтан бэттэх дьон массыналарын кыһынны бытарбан тымныга таһырдыа хоннорор буолла. Оннук тэрилинэн кинилэри "ХОТУ ТЕНТ" хааччыар. Бүгүн бу тэрилтэ салайааччыта, аныгылыы сайдам толкуйдаах, түргэн туттуулаах уонна кимиэллээх урбаанныт Афанасий Спиридонович МАХАТЫРОВ ыалдьыттыыр.



Тойонтон – урбаанныкка

– Сүүрбэччэ сыллаабыта, ол иннигэр улахан дуоһунаска сылдыбыт, икки үрдүк үөрэхтээх киһи, быыбар дьалхааныгар үлэтэ суох хаалбытым. Үлэ булбакка эрэи көрбүтүм. Нерюнгрига, Алданга арааһы бары үлэлээн дьоммун ииппитим. Ол сылдьан, Кытайга тахса сылдыбытым. Уонна ол-бу ис танас, наскы аҕалан атыылаан барбытым.

Тонмот массыына

– “Хайс” массыыналаахпын. Ханна тийдин да – гараас кыһалбата. Кытайга аан бастаан мобильнай гараас – чехол – диэн баарын билбитим. Син үчүгэй эрээри, -40-45 С тымныыга туһалаабат этэ. Ол иһин араастаан уларытан, биһиги айылҕабытыгар сөп түбэхэрдии оностубутум.

Кытай киэнин тас матырыйаала судургу “плащевка” буолар, ону мин парашюкка, баарыска, дельтапланна туттулар матырыйаалынан уларыппытым. Чараас курдугун иһин, хайдах да тыалга курдары үрдэрбэт. Ис матырыйаалын Собируу Кэриэйэттэн булбуппут. Бамбуктан оноһулар. Кытай синтепонунааһар сылааһы быдан тутар. Хомуйдахха кыра миэстэни ылар.

Оноһукпунтун учуонайдар тургутан көрбүттэрэ. Онно көстүбүтүнэн, таһырдыа -40-50 С кыраадыс турдабына, массыынаба -10 С эрэ кыраадыс тымныы буолар эбит. Атыттар оннугу ситиһэ иликтэр.

Геолог, табаһыт, булчут, экстремал

– Геологтар, балыксыттар, экстремал-туристар барыта биһиги оноһукпунтун туһаналлар. Дьэ, уонна бу дьон биһиэхэ идиэйэ киллэрэллэр. Тута онорон барбыппыт. Булчукка – балаакка, сүөһү көрөөччүгэ – балабан, табаһыкка – көһө сылдыар дьыэ, сылаас танас, хайдах бабарар тиэхиньикэбэ – гараас. Барыта түргэнник туруорулар уонна хомуйулар. Даача сирин ылбыт эдэр ыаллар дьыэ туттуохтарыгар диэри олон эрэгэ балабан тиктэрэллэр. Үчүгэйдик илдэ сырыттаха, бу балабаны 30-ча сыл туһаныаха сөп.

Кэлин үтүлүктэн, утуйар мөһөөччүктэн сабалаан, 4-5 бульдозер киирэр ангаарыгар тийэ тигэр буоллубут. Бэл, учуонайдар үлүйбүт киһиэхэ суһал көмө онорорго температураны тутуһар анал танас онорторбуттара. Билигин 200-кэ тийэ араас оноһу тигэбит.





Кыһын эрэ буолбатах

– Аны сайынны табаарга ылыстыбыт, 100-тэн тахса оноһуктаахпыт. Холобур – халадаай. Ону таһынан, сайын массына сууйарга, шашлык онорорго, кафе үлэлэтэргэ аналлаах дьэ, ыһахтыыр ураһа, дурда, о.д.а.

Бириниэн балаакка күн уотугар, ардаха-тыалга уоттуйар, тэстигэн буолар. Билиги бирииниэн балаакканы, били, парашюкка, баарыска аналлаах матырыйаалынан бүрөөһүнүүбүт. Массына сылытарга аналлаах матырыйаалынан эмиэ балаакка оноробут. Күнүс – сөрүүн, түүн – сылаас. Күнүс ылбыт сылааһын, түүн ылбыт сөрүүнүн хойукка диэри тутан турар. Тиэрэмэс курдук, кыһын да, сайын да туһаныаха сөп.

Тас матырыйаала – “Оксфорд” диэн, Европага оноһулар. Ортото – Кэрийэттэн кэлбит бамбук баатата. Саамай иһигэр – Кытай солкото. Ол аата хас да араналаах ураты матырыйаал. Туохха туттуларын көрөн, ис да, тас да аранатын уларытан бизэрэбит. Бу матырыйаалытын “сага айыллы” диэн патенныырга үлэ бара турар.

Улахан ыра санаабыт – баабырыка. Онуоха сөптөөх дьэ, тэрил наада. Ол аата – өйбөлү.

Саҕалааччы уонна...

– Сахабыт сиригэр сана саҕалыыр урбаанныыттары өйүүргэ үлэ барар. Оттон

сылтан ордук үлэлээбит буолаахына, ол суох. Онон, бэлиэр туох эрэ бородууксуйаны оноро сылдьар, дьон наадыытытын толуйарга ыкса ылсыбыт дьонно эмиэ өйбөлү наада.

Манна бири эиим. Омос көрдөххө, иистэннэн элбэх курдук да, “профессионал” суобун кэриэтэ эбит. “Үөрэхтээх иистэннэнмин” диэн кэлбит үлэни сатаан толорбот түгэннэрэ элбэх. Тобо? Анал дьарык, сөптөөх үөрэти, быраактыка тийбэт дуу ди саньыбын. Ол иһин, иистэннэннэри бэлэмниир үөрэх кыһаларын кытары быраактыканы биһизэ ытар, кэнэбэһин үлэбэ ылар курдук кэпсэти

ыта сылдьабыт.

Эмиэ ити курдук, маркетинг өттүгэр ылсар ыччат бу эйгэбэ сыстыан бабарабыт.

Харса суох хайаны дабайар

Кэпсэтибит түмүгэр Афанасий Спиридонович кэргэнэ, биер санаанан салайтарар, биер салгынынан тынар кийитэ Вилена Ивановна эттэ: “Мин киһим туохха эмэ ылыста да, ким да эттин, ким да утарыластын – эппититтэн туораабат, ситиһэн баран төннөр”.

“Хоту Тент” курдук билиги дойдубутугар ураты хайысханы саҕалаабыт Афанасий Спиридонович Махатырвант “баҕалаах дьонно сүбэ” көрдөөбүппэр, бэрт судургутук “харса суох буолуохха наада” диэтэ.

Харса суохтар эрэ хайаны дабайар кэмнэригэр олоробут эбээт, добооттоор! ■

М.СЭМЭНЭП.

Аан ситимнэ дьон “Хоту Тент” оноһуктарын туһунан санаатыттан:

“Автоберлога” мобилнай гарааһы 2015 с. ылбытым уонна 105 % туһанабын. Үлэлиирбэр таһырдыа туруоруу, үлэ кэннэ хапкааннарбын, туһахтарбын, илимнэрбин кэрийэн көрүү, өрөбүлбэр сылытарбар барыы кэмигэр сүрүн гарааһым буолла.

Егор Ильин.

“Хоту Тентэн” балаакка сакаастаан ылбытым, булка диэн. Хата, абыранным, сылааһа уонна илдэ сылдьарга чэпчэки оһуобай эбит!

Владимир.

“Хоту Тентэн” массынабар чехол ылбытым уонна хаачыстыбатын биһирээтим. Ыаллы дьахтар үбүн харыстаан Улан Удэттэн сакаастаан ылбыта эрээри, икки чаас буола-буола массынатын сылытарга күһэллэр. Оно быдан элбэх бэнсиин барда. Ол аата, мин быдан кэмчилээбит буолан тахсабын. Эбиитин, миэнэ быдан чэпчэки ыйааһыннаах уонна хомуйдахха дьобус. Массынабын киэһэ сабан баран, сарсыардаанга диэри холкутук утуйабын.

Наталья Егорова.

Сиэхтээх утуйар мөһөөччүк, үтүлүк, сахалы кээнчэ, балаакка, “Бураанынан” айанныырга тыалтан, тымныыттан харыстыыр тэрил атыыласпыт. “Хоту Тент” – дьиннээх профессионаллар, кэми кытары тэннэ хардылыыллар, киһи тугу бабарарынан олус кыһамнылаахтык онороллор! Аныгы кэмнэ килийиэннэри кытары манньк үлэни холобур оностоохха сөп.

kochevnik_ykt.

“Хоту Тент”
 Интэриниэккэ саайта:
<https://hotutent.ru/>
 Аадырыһа: Дьокуускай к., Жорницкай уул., 29/2, “Созвездие” Эргин кийинэ, 1-кы этээс (“Строительная” ырыынак аттыгар).
 Үлэ кэмэ: 9.00-18.00 чч.
 Өрөбүл – баскыһыанньа.
 Төл.: 8 (9142) 723-790, 8 (967) 624-54-01, 8 (962) 730-43-53.
 Эл. почта: hotutent.ru@gmail.com